

SADRŽAJ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I UVOD | 5 |
| 1.1 Predmet istraživanja | 6 |
| 1.2 Naučni cilj istraživanja | 7 |
| 1.3 Hipoteza istraživanja..... | 7 |
| 1.4 Metode istraživanja | 8 |
| 1.5 Struktura rada | 9 |
| | |
| II FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO | 10 |
| 2.1. Pojam forenzičkog računovodstva i poslovne forenzike | 11 |
| 2.2. Djelokrug rada forenzičkog računovodstva..... | 14 |
| 2.3. Forenzički računovođa..... | 19 |
| 2.3.1. Vrste računovodstvenih forenzičara i usluga koje obavljaju | 23 |
| 2.3.2 Način i polja djelovanja forenzičkog računovođe | 24 |
| 2.3.3.Pripreme za forenzičko istraživanje | 26 |
| 2.4 Analitički postupci, tehnike i modeli u forenzičkim istragama..... | 27 |
| 2.4.1 Otkrivanje manipulacija primjenom analize odnosa..... | 30 |
| 2.4.2 Data mining tehnike i modeli u forenzičkom računovodstvu..... | 32 |
| 2.4.3 Benfordov zakon..... | 33 |
| 2.4.4 Beneishev model procjene mogućeg stupnja manipulacija u financijskim izvještajima | 33 |
| 2.5 Mape za rano otkrivanje prevara | 34 |
| 2.6 Forenzika i finansijska revizija: sličnosti i razlike | 36 |
| 2.7 Forenzičko računovodstvo u Bosni i Hercegovini | 38 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III ZLOUPOTREBE U KNJIGOVODSTVU | 40 |
| 3.1 Značaj knjigovodstva | 41 |
| 3.2 Duh knjigovodstva..... | 43 |
| 3.3 Uredno knjigovodstvo | 43 |
| 3.4 Mjere predostrožnosti protiv zloupotreba u knjigovodstvu | 47 |
| 3.5 Zloupotrebe koje u knjigovodstvu vrše zaposlene knjigovođe i mjere predostrožnosti | 50 |
| 3.6 Zloupotrebe koje u knjigovodstvu vrše vlasnici preduzeća..... | 55 |
| 3.6.1 Primjer zloupotreba u povoljnijem prikazivanju preduzeća | 58 |
| 3.6.2 Primjer zloupotreba u nepovoljnijem prikazivanju preduzeća | 60 |
| 3.7 Istinitost i jasnost kao osnovno načelo dobrog knjigovodstva..... | 62 |
| | |
| IV ZLOUPOTREBE U RAČUNOVODSTVU | 63 |
| 4.1 Računovodstvo u BiH..... | 63 |
| 4.2 Realnost bilanse | 66 |
| 4.3 Odnos između savremenog poslovnog okruženja i računovodstva | 68 |
| 4.4 Kreativno računovodstvo..... | 70 |
| 4.5 Motivi i faktori primjene kreativnog računovodstva | 74 |
| 4.6 Područje djelovanja kreativnog računovodstva | 76 |
| 4.7 Uticaj računovodstvenih politika na finansijsko izvještavanje | 79 |
| 4.8 Najčešće manipulacije finansijskih izvještaja primjenom kreativnog računovodstva | 82 |
| 4.9 Zaštita od manipulacija sa finansijskim izvještajima | 86 |
| 4.9.1 Kreativno računovodstvo kao alat menadžmenta | 89 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| V ZAKONSKA REGULATIVA U BORBI PROTIV PREVARA | 90 |
| 5.1 Sarbanes Oxley act (SOX) – 2002. | 90 |
| 5.2 Ured za borbu protiv prevara u Evropskoj uniji OLAF..... | 95 |
| 5.3 Institucije u borbi protiv prevara u BiH | 946 |
| 5.4 Prevara po Krivičnom zakonu F BiH..... | 97 |
| 5.5 Prevare u privrednom poslovanju | 98 |
| 5.6 Pranje novca..... | 102 |
| 5.7 Utaja poreza | 107 |
| | |
| VI NOVA RAČUNOVODSTVENA DIREKTIVA 2013/34/EU | 108 |
| 6.1 Razlozi donošenja nove direktive EU | 108 |
| 6.2 Novosti koje donosi nova računovodstvena direktiva 2013/34/EU | 109 |
| 6.2.1 Tačno definisanje subjekata koji imaju javnu odgovornost..... | 109 |
| 6.2.2 Kategorizacija preduzeća po novoj Direktivi | 109 |
| 6.2.3 Vrednovanje imovine i fer vrijednost | 111 |
| 6.2.4 Dodatna objavljivanja u zabilješkama | 114 |
| 6.2.5 Izjava o korporativnom upravljanju | 115 |
| 6.2.6 Odgovornost..... | 115 |
| 6.2.7 Revizija | 116 |
| 6.2.8 Izvještaji o plaćanjima prema vladama..... | 117 |
| | |
| VII ZAKLJUČAK | 119 |
| | |
| VII LITERATURA | 122 |